

I&AP CORRESPONDENCE

BAKGATLA BAGA-MOSEHLA FAMILY TRUST

361 KT KENNEDY'S VALE
STEELPOORT
1133
Tel/Fax:(013) 230 9658

IT NO:2240/12



Cell:072 976 6297
Email: setjoketo@yahoo.com

ENQ: Petrus Mosehla
Cell: 072 9766 297

Date: 15/01/2013

We acknowledged letters sent to us, however the separate meeting with Bakgatla Ba Ga Mosehla was a priority we prepared to have a meeting as follow:

Venue : Kennedy 's vale mine offices
Date : 17th January 2013
Time : 12h00 PM

Your positive respond in this regard will be highly appreciated.

Your Faithfully

Mosehla Petrus

Secretary of Bakgatla Baga Mosehla

Kabelo Mphake

From: benjamin42@ovi.com
Sent: 27 September 2012 12:05 PM
To: Kabelo Mphake
Subject: Request for Registration as IAP

Hi,my namé is Benjamin Moloko.I live at Ga-Mampuru which is one of the villages which are going to be affected by the extention of Spitzkop operationsMy details are as follows:MB Moloko,P O Box 385,Steelpoort 1133,cell 079 3595 008,email benjamin42@ovi.com.

Sent from my Nokia phone

REGISTRATION AND COMMENT FORM

EXTENSION OF THE EXISTING SPITZKOP / RHODIUM REEFS PLATINUM MINE

Please complete this form and return it to the contact person provided, to ensure that you are registered as an Interested and Affected Party by no later than 19 October 2012.

By answering the questions below you will help us to develop a better understanding of your information requirements. The form also gives you the opportunity to make comments regarding the project. Additional pages may be attached, should this be required.

PERSONAL INFORMATION			
Title (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
First Name and Surname:	JACQUES VAN NIEKERK		
Please indicate whether you are registering as an Individual / Organisation / Farm/ or Business and provide the name:	TUBATSE CHROME		
Physical address / Village:	R 555 MAIN ROAD, STEELPOORT, 1133		
Postal Address:	PRIVATE BAG 25004 STEELPOORT 1133	Telephone:	013 230 8228
		Cell:	082 327 4308
		E-mail:	Jacques.vanniekerk@suncoast.com
		Fax:	013 230 8360
GENERAL INTEREST IN THE PROJECT			
Do you have any specific comments regarding the EIA process for the proposed project?			
If you know of anyone who should be informed about the project please provide their contact details.			
First Name and Surname:			
Village / Organisation / Farm:			
Physical address:			
Postal Address:		Telephone:	
		Cell:	
		E-mail:	
METHOD OF COMMUNICATION			
What is your preferred method of correspondence? Please tick the appropriate box:	Fax:	E-mail <input checked="" type="checkbox"/>	
	Post:	SMS	

REGISTRATION AND COMMENT FORM

EXTENSION OF THE EXISTING SPITZKOP / RHODIUM REEFS PLATINUM MINE

Please complete this form and return it to the contact person provided, to ensure that you are registered as an Interested and Affected Party by no later than 19 October 2012.

By answering the questions below you will help us to develop a better understanding of your information requirements. The form also gives you the opportunity to make comments regarding the project. Additional pages may be attached, should this be required.

PERSONAL INFORMATION			
Title (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
First Name and Surname	TAKALANI TELEKISA		
Please indicate whether you are registering as an Individual / Organisation / Farm/ or Business and provide the name:	INDIVIDUAL		
Physical address / Village	19 TUSCAN VILLA, BURGERSFORT		
Postal Address:	PRIVATE BAG X504 STEELPOORT 1133	Telephone:	013 230 8228
		Cell:	072 7968122
		E-mail:	takalani.telekisa@sonnador.com
		Fax:	013 230 8360
GENERAL INTEREST IN THE PROJECT			
Do you have any specific comments regarding the EIA process for the proposed project?			
If you know of anyone who should be informed about the project please provide their contact details.			
First Name and Surname:			
Village / Organisation Farm:			
Physical address:			
Postal Address:		Telephone:	
		Cell:	
		E-mail:	
METHOD OF COMMUNICATION			
What is your preferred method of correspondence? Please tick the appropriate box:	Fax:	E-mail:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Post:	SMS:	<input type="checkbox"/>

ANELLE LOTTEK



FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlagago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	KGOPUTSO SEŠOKODI		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	OBO BABINA NOKO BA GA MAMPURU COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	GA MAMPURU - STEELPOORT		
Aterese ya Poso:	PO BOX 1470 BURGERSFORT 1150	Mogala:	
		Mogalatheka:	073 048 3810
		E-meile:	kgoputso@webmail.co.za
		Fekese:	
KGANLEGO KA KAKARETSO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
THE RIGHTS GRANTED TO EASTPLATZ - SPITZKOP HAVE BEEN GIVEN ON THE LAND OWNED AND OCCUPIED BY BABINA - NOKO BA GA MAMPURU - I AM A TRUSTEE.			
Ge e ba o tseba motlho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe			
Leina le Sefane:	KGOSHI HM MAMPURU		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	BOSCHKLOOF 331KT		
Aterese ya Bodulo:	GA - MAMPURU STEELPOORT		
Aterese ya Poso:	PO BOX 66 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Poso	SMS:	<input checked="" type="checkbox"/>

BAKGATLA BAGA-MOSEHLA FAMILY TRUST

361 RT KENNEDY'S VALE
STEELPOORT

1133

Tel/Fax: (011) 230 9654

IT NO: 22-10112



Cell: 072 976 6297

Email: bagatlafamilyabco.com

ENQ: Petrus Mosehla
Cell: 072 9766 297

Date: 02/11/2012

**ATT: DIGBY WELLS ENVIRONMENTAL (KABELO MPHAKE AND ANELLE LOTTER)
TOGETHER WITH YOUR EMPLOYER
(EAST PLATS)**

We as Bakgatla-Baga Mosehla, we are off concern of the activities/developments taking place at afore said land, we therefore request the meeting to iron out the frustration to Bakgatla бага Mosehla.

We proposed the meeting to be as follow:-

Venue: Ga-Phasha Mosehla Kraal

Date: 07/11/2012 or 08/11/2012

Time: 12h00 Middyay

Proposed agenda

- Welcome
- Introduction of the land claimants and the trustees
- Development at Kennedy's vale
- Discussion of the progress report
- Way forward

Your positive respond will be highly appreciated

Thanking you in advance for your indulgence.

Yours Faithfully

Secretary of Bakgatla Baga Mosehla

BAKGATLA BA GA – MOSEHLA COMMUNITY TRUST REG NO: IT 13736 – 06

ENQ: PETRUS 079 2959 605
: SIMON 072 5762 859

KENNEDY'S VALE FARM 361 KT
P.O BOX 916
STEELPOORT 1133
FAX NO: 086 5113 256/086 5115 419
DATE: 15/10/2012

DIGBY WELLS ENVIRONMENTAL
PRIVATE BAG X 10046
RANDBURG 2125

ATT: KABELLE MPHAKE

CC: LIMPOPO REGIONAL LAND CLAIM COMMISSION
CC: LIMPOPO (LEDET)
CC: LIMPOPO (MIPRDA)

REG: REGISTRATION FORMS FROM KENNEDY'S VALE 361 KT LAND CLAIMANT AND BELVEDERE FARM 362 KT

REF NO: LP5/2/2 3294PR

REF NO: MP30/5/1/1/2/1024PR

REF NO: MP30/5/1/1/2/1104PR

REF NO: MP30/5/1/1/2/92PR

REF NO: LP5/2/2/2906PR

KINDLY RECEIVE HERE OUR 52 REGISTRATIONS FORMS FOR YOUR EIA PROCESSES TO IDENTITY A AND I PARTIES FOR RHODIUM REEFS LIMITED, SPITSKOP PLATINUM LIMITED IN THE PROPOSED MINING PROJECT AT KENNEDY'S VALE 361 KT, DEGEVEVYACHTING 332 KT, BOSCHLOOF 331 KT, TWEEFONTEIN 360KT AND BELVEDERE 362 KT IN TERMS OF MPRDA SECTION 28 2002.

THIS IS A LIST OF ALL LEGITIMATE VERIFIED AND REGISTERED LAND CLAIMANTS WITH LAND CLAIM COMMISSION AND YOU MAY VERIFY FROM THEM.

KINDEST REGARDS


MANABENG SIMON MOSEHLA

E – MAIL: bakgatlabagamosehla@gmail.com
: bakgatlabgm@yahoo

**Bakgatla ba Ga-Mosehla
Community Trust**

Reg No: IT13736-06

15 OCT 2012

P.O Box 1170, Steelport, 1133

Cell: 078 235 9895, 072 576 2899
Fax: 013 - 230 5607

BA BINA PHUTI BA MAKOLA MASHEGO COMMUNITY

PO Box 532, Mafate, Steelpoort, 1133

Digby Wells & Associates (Pty)Ltd
Fern Isle. Section 10.
359 Pretoria Avenue
Randburg.2125

8 January 2013

**RE: COMMENTS OF A MINING RIGHT AND APPROVAL OF EIA,EMP.
RHO1867,DRAFT SCOPING REPORT FOR THE RHODIUM REEFS
PLATINUM OPERATION IN KENNEDYSVALE-STEELPOORT**

BACKGROUND – THE MAKOLA COMMUNITY

1. One of the primary purposes underlying the enactment of section 25(6) to 25(8) of our Constitution was the need to redress the injustices of past governments and to afford full recognition and dignity to unregistered rights held by Communities on their land in terms of indigenous law.
2. The Restitution of Land Rights Act, 1994 gave effect to this Constitutional requirement.

3. The Makola Community resided permanently on its ancestral land called "Mafate a Tubatse" (of which these Properties formed a part) from the 1830's until 1957 when we were forcibly pushed out by the then European Imperialists, assisted by the Apartheid South African government from the land.
4. After some 50 years of permanent occupation of Mafate, our land, unbeknown to us was divided up into farms and sold off.
5. With specific reference to this Property, it appears that by the time that we were forcibly removed; the mineral rights although severed from the land still remained the property of the land owners.
6. In the 1970's the mineral rights were evidently ceded to Rustenburg Platinum Mines and then still later ceded to the Self Governing Territory of Lebowa.
7. There are currently other people residing on our land, however, they only arrived on the property in the early 1970's and thus cannot lay claim to the unregistered indigenous law rights which we possess over our land.
8. In 1995, the Makola Community lodged a land claim over the Property in terms of the Restitution Act. This claim is still pending (although it has been gazetted) and we are led to believe that we will ultimately be successful.
9. Our land claim pre-dates the commencement of the MPRDA by some eight years and has not been challenged by anyone.

10. Our claim includes all our indigenous law rights including our unregistered right to the minerals on and beneath the soil by virtue of the fact that we used to mine clay and other minerals on our ancestral land both for our own benefit and for trade.
11. At the time of our claim, there was no prospecting or mining taking place on our Property by any other party.
12. Had our claim been dealt with in a swift fashion, the land and minerals would have been returned to us and we would have been the "old order" owner of the minerals. As such, we would have applied for a prospecting permit under the Minerals Act in our own name or applied as an old order right holder of a prospecting right in terms of the MPRDA.
13. It so happens that our claim has not yet been finalized although a result is expected soon.
14. With the advent of the MPRDA, all rights to minerals now vests with the State and hence our rights thereto has fallen away.
15. As a result, the failure to finalize our land claim expeditiously has caused us to suffer untold prejudice.
- 16. Furthermore, as will be explained below, our rights to be consulted and heard and **our right of use of our land is now also been jeopardized and as a Community, we cannot tolerate this situation. Example, you had two critical meetings already on 7-9-2012 and 2-10-2012, concerning the properties without the presence of the Makola community.****

17. If the Minister had find in our favour(when we applied in November 2011) and not grant the prospecting right renewal to Rhodium Reefs, the Makola Community will finally had the chance to apply and be granted a prospecting right over its ancestral land – as a community, we will have re-secured some of our lost rights and we can furthermore exert some control over the activities on this Property. Finally then after so many years of prejudice, we can once again extract the minerals beneath the soil for our own account.Now we are not going to allow the same thing to happen with this mining right application.

18. This letter is being written at this juncture because it is only now that we have become aware of the activities and the consequences of those activities on our land and our land claim and our rights to being a preferent community,because no one consulted or included us since 1995 when we lodge our land claim.

FAILURE TO CONSULT WITH AND INCLUDE THE MAKOLA COMMUNITY IN THE RIGHT

1. It is a fundamental requirement of the Minerals Act and the MPRDA that anyone wishing to be granted a prospecting or mining permit and right must first consult with the land owner or lawful occupier and “any other affected party”. For the reasons set out above, we believe that the Community is an affected party and ought to have been consulted.

2. No consultation has ever taken place with the Makola Community on Prospecting right application by Rhodium Reefs. **One of the people you consulted did raise this question at the meeting of the 7-9-2012(from your DSR document),and Rhodium Reefs lied to him by saying the prospecting right application was issued under the old Act during 1980,which did not require any consultation.This was not true because the DMR will not issue a certificate like that under the old Act in 2012,after 9 years of the promulgated Act 28 of 2002,Minerals and Petroleum Resources and Development Act (MPRDA).Even on the 01 January 2006,RSG Global (Pty)Ltd,a company hired by Barplats(owners of Rhodium Reefs),to prepare an EMP and Technical report for the same Kennedysvale properties,they stated in the same document that,Rhodium Reefs is in the process of converting all its mineral rights acquired and used under the Minerals Act,Act No.50 of 1991(and not even the 1980s act,mentioned as an excuse at the meeting) into the mineral rights recognized under the recently promulgated Minerals and Petroleum Resources and Development Act (MPRDA),Act No.28 of 2002.This shows how you are trying so hard to mislead and exploit the communities.**

3. The monitoring sources has aided us greatly to better understand what has transpired on our Properties with regards to the minerals since 1995 when we lodged our land claim,**like the above mentioned two secret meetings you held.**

a. In 1995, the Makola Community lodged a land claim over the Properties. At the time, no-one had a prospecting/mining permit on most of these Properties.

- b. Six years later, on or about 2001, a prospecting permit was issued under the old Minerals Act to Rhodium Reefs. An environmental management program ("EMPR") was also approved by the DME.
- c. Numerous renewal permits were subsequently issued to Rhodium Reefs over the Property. It seems that a renewal was given in 2002 and 2004.
- d. In 2003, Rhodium Reefs were instructed by the DME to establish whether there were any land claims on the Properties. We understand that this was a condition of their prospecting permit. But still, the Makola community was never consulted. Secret meetings were held without the Makola community, where 2.5 Hactares of claimed land to be leased at De Goede verwachting was being discussed, shockingly with the Land Reform officials who are supposed to protect the land claimants. "But do that at your own peril, we are monitoring all these developments daily."**
- e. In 2005, Rhodium Reefs applied for the conversion of its prospecting permit and this was granted in 2006. **But you are still trying to mislead the communities by saying you have used the old minerals Act of 1980s as an excuse for not including them through all these processes.**
- f. In 2011, Rhodium Reefs has applied for the renewal of the prospecting right. This renewal is currently under consideration as far as the Makola community is concerned since they applied for objection with the DMR and no final outcome has been received

from their office by the community. **But you have just mentioned in your RHO1867 DSR that the DMR has awarded or renewed the prospecting permit to Rhodium Reefs without attaching a copy(issued under minerals act of 1980s) as requested by one of the Chiefs in a meeting held on the 07-09-2012.Please stop misleading the community.Put facts down if it is true.**

4. It is apparent that in or about 1990; Rhodium Reefs acquired the registered title to the minerals over our Properties from the Lebowa Government. This purchase occurred some 33 years after our Community was forcibly pushed out from the said Properties. Rhodium Reefs did not acquire the land rights over the Properties which remained the property of the Government of Lebowa.
5. With the lodgment of our land claim in 1995, we sought to claim back all our lost unregistered indigenous law rights including the mineral rights. **Therefor Rhodium Reefs needs to include the Makola community and the other directly affected communities meaningfully and not just be consulted.**
6. From 1990 onwards, Rhodium Reefs had a registered right to the minerals and the Makola Community had an unregistered right over the same minerals which was reaffirmed when we lodged our land claim in 1995.
7. s6(1) of the Minerals Act required that any person wishing to apply for a prospecting/mining permit must be the "holder of the right" or "has acquired the written consent to prospect on his own account, from the holder". **There are many instances where the holder**

was more than one person. The Makola Community was the unregistered holder of the mineral rights at all relevant times.

8. Schedule II of the MPRDA allowed a common law holder of a used prospecting/mining permit to apply to convert the old permit into a prospecting/mining right. That conversion application required the submission of a prospecting work program (PWP) detailing the prospecting to be undertaken and the approved EMPR.

With respect to the failure to consult and include meaningfully, we wish to raise 4 points in this regard.

A. THE SIGNIFICANCE OF THE MAKOLA COMMUNITY AS AN UNREGISTERED MINERAL RIGHT HOLDER

1. As of 1995, both Rhodium Reefs and the Makola Community had a claim on the mineral rights. **Rhodium Reef's claim was a common law entitlement; ours was an indigenous law entitlement.**
2. The Minerals Act did not state that only the holder of a registered right could apply for a prospecting or mining permit. The Act stated that the holder could apply. In the context of our country's history, it would not be incorrect to state that anyone wishing to apply for a prospecting or mining permit required the consent of **both the common law and indigenous law mineral right holders.**
3. Thus, when Rhodium Reefs were seeking to apply for a prospecting or mining permit in 2001, they should have gained the consent of the **unregistered indigenous law mineral right holder and upon**

agreement with us, could then have made an application for a prospecting or mining permit on our ancestral land.

4. At no stage were we ever consulted or meaningfully included or did we give our consent to Rhodium Reefs in order for them to have applied for a prospecting or mining permit and indeed if we had been consulted, we certainly would not have agreed to waive of our rights and allow Rhodium Reefs to apply for a permit in their own name.
5. This position is relevant for new order prospecting or mining rights as well.

B. THE APPLICABILITY OF THE *AUDI ALTERAM PARTEM* RULE

1. The *audi alteram partem* rule was applicable at the time that Rhodium Reefs applied for a prospecting or mining permit, a renewal of that permit and a conversion of that permit.
2. The Supreme Court of Appeal dealt with this issue very clearly and succinctly in 1999 in the matter between The Director: Mineral Development, Gauteng Region and others v Save the Vaal Environment and others.
3. In essence, the court stated that the rule comes into operation whenever a statute empowers a public official to do an act or give a decision prejudicially affecting a person in his or her liberty or property or existing rights or interests, or whenever such a person has a legitimate expectation of a hearing unless the statute expressly or by necessary implication indicates to the contrary.

4. The court found further that interested parties should at least be properly notified of the application (our emphasis) and be given an opportunity to raise objections in writing – the Makola Community were not even aware of the application for a permit or conversion.
5. Nothing in the Act either expressly or by necessary implication excludes the application of the rule, and there are no considerations of public policy militating against its application. On the contrary, the application of the rule is indicated by virtue of the damage prospecting and mining can do to the environment and ecological systems including the usefulness of our land. What has to be ensured when an application is made for the issuing of a prospecting/mining permit or right is that development which meets present needs will take place without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
6. This rule is applicable in our circumstance.
7. At no stage were we ever consulted about Rhodium Reefs' intention to apply for a prospecting/mining permit or conversion and the consequences this would have on our rights and indeed for the environment and land use prior to the permit or right being issued.**That is why we had some of our ancestral graves being disturbed at Kennedysvale property and fortunately we were alerted and immediately confronted and stopped Rhodium Reefs from continuing doing so.Is that your method or system of consulting the public?.Digby Wells must refrain or stop to say they have open communication with the affected communities because this will mislead the government(DMR)**

because it is truly happening on paper but not practically. They must wait until this happens practically.

C. CONSULTATION - APPLICABILITY FOR RHODIUM REEFS' CONVERSION APPLICATION

1. It is admitted that Schedule II of the MPRDA refers only to the "common law" mineral right holder being able to convert its right.
2. Before going any further, it is important to note that the relevant authorities did not expect that the restitution of land claims process to take as long as has done. Our claim is still in process some 16 years after it was lodged.
3. When the MPRDA was still being formulated back in the mid 1990's it was not unreasonable for the relevant authorities at the time to anticipate that the land claim process would have been finalized by the time the MPRDA came into effect in 2004 and that title over land and mineral would have been finalized.
4. If the restitution process had been completed by the time the MPRDA had commenced in 2004, then there would have been no more unregistered indigenous law rights over the minerals. There would be only registered common law rights as contemplated in schedule II of the MPRDA. But this was not the case as is evident on these Properties.
5. In the circumstances, it is unfair, prejudicial and unconstitutional that only common law mineral right holders had "old order rights". The

reference to the "common law" seems to be a technicality rather than a deliberate legal position taken to prevent indigenous right holders from applying for prospecting/mining rights.

6. Furthermore it was surely not contemplated that the common law mineral right holder could convert a prospecting/mining permit without the consent of the unregistered holder or that it was permissible for the common law holder to choose to not inform the other mineral right holder of its intention to convert its right.
7. If our position is correct, then Rhodium Reefs were obliged to first consult with us prior to commencing with the conversion process in 2005.

D. OUR LAND RIGHTS AND GRAVES TRIGGER THE *AUDI ALTERAM PARTEM* RULE.

1. It is a known fact that the mineral bearing reefs on this property outcrop to the surface. It follows therefore that the reefs also lie close below the surface over a large part of some of the Properties with the shallowest reefs occurring below the Steelpoort River and the valley on the north- eastern side of those Properties.
2. Prospecting involves the intentional search for minerals by using techniques such as drilling and trenching which disturb the surface. Shallow reefs are generally mined by opencast methods. Once the reefs are exposed, the overburden waste rock is cast into huge rock piles. Mining of shallow reefs is known to cause sink holes and subsidence.

3. It is unfortunate that the shallowest reefs occur where the most fertile ground occurs.
4. It appears that the reefs under those Properties are economically mineable and it is fair to say that once prospecting has been completed, the holder will apply for a mining right like now.
- 5. Should mining commence, this will inevitably lead to large parts of the Properties being used, undermined and ruined by mining related activities with the concomitant reduction of valuable land available to the Community(ploughing,grazing etc.). **This undermines our land claim without any benefit being derived for the Community.****
6. The rights of mineral right holder and the rights of the land owner become blurred where the minerals are close to the surface.
7. The relationship between prospecting and mining on the one hand and the rights to the use of the surface on the other hand is complicated especially where there is competition between holders of mineral rights and land usage rights. Indeed, on any land where the minerals occur naturally close to the surface, it is imperative that all interested and affected parties are notified and consulted prior and not post any decision which can affect the others rights.
8. It is incumbent upon the applicant of a prospecting/mining permit and right to explain in great detail the consequences of prospecting and mining on the land in order for some agreement to be reached.**Not the bulldozing we see by Digby Wells/Rhodium Reefs to try and rush the approval of this mining right application.You can see that in the DSR document where they just say "NOTED",to**

every question from the public and directly affected communities, and not saying or giving facts on how are they going to resolve all the concerns raised by the participating communities or directly affected parties. We are really concerned by these consulting method or system. Issues needs to be addressed or an intention needs to be shown that Digby Wells/Rhodium reefs are willing to address them, and not what we are witnessing in the current DSR document.

- 9. Another important issue which needs to be raised is the issue of our ancestral graves which are many(+50) and scattered all over the Properties. It is fair to say that it is only our Community elders who know precisely where our ancestral graves are to be found. The failure by Rhodium Reefs to consult with us is in violation of our Constitutional rights in this regard. Digby Wells' comments of just stating "comments noted and Archeologists will be attending to that" in their DSR document is worrying, because nothing has happened to date and our graves are being disturbed badly by Rhodium Reefs. In our culture, you cannot drive big machines or bulldozers 50m around graves, especially the older ones, because that causes a huge amount of disturbances and the worse, that can create huge amount of sufferings to the still alive descendants or relatives of those ancestors, as ancestors will be complaining from that noise and frightening disturbances. It is currently happening at Kennedysvale. But Digby Wells keeps misleading the public in their document of which is very dangerous.**

Finally, once the holder applies to convert the prospecting right into a mining right like now for Rhodium Reefs, notification and consultation is a pre-requisite. There is no doubt that we will object to the mining right application, because it is nonsensical given our attitude towards Rhodium Reefs that the Minister grants a renewal of the prospecting/mining right which will cause the current holder to suffer prejudice when the matter can be dealt with fairly now.

FAILURE TO PROSPECT IN ACCORDANCE WITH THE APPROVED EMP

1. Only prospecting as approved in the prospecting work program (PWP) read together with the approved environmental management plan (EMP) is allowed to be undertaken.
2. Section 19(2)(e) and 18(3)(c) of the MPRDA requires that the holder of a right must prospect in accordance with an approved EMP. **This proves exactly how Rhodium Reefs and Digby Wells can exploit and not think about other people when they are chasing money. It can be according to the old Act of 1980 as you incorrectly stated, but still with the EMP, you still need to consider engaging directly affected communities for the sake of their health at least. But none of that has happened.**
3. In other words, you can't drill more holes than what has been approved by the DMR and for which your PWP and EMP has catered for. If you want to vary the nature of prospecting to be done such as, drill more holes, you must obtain an amendment first before proceeding with the amended plan.

4. Rhodium Reefs' existing EMPR did not allow them to conduct any drilling yet they drilled a total of 24 unauthorized exploration holes before their right was executed on 23 November 2006. See **Annexure D and E.**
5. It is further believed that sometime in 2007, Rhodium Reefs may have applied for an amended EMP. It is also believed that this EMP may also have been breached – in other words, they drilled when their EMP did not authorize them to do so. **See Annexure F**
6. Their renewal application therefore cannot be granted as they clearly have breached the provisions of the Act. **This actually proves how Rhodium Reefs can be manipulative or take short cuts in everything in mining so easily. It is so amazing because they do all these things and the DMR approves without any question. We are not surprised when they try to exploit and manipulate communities. But we are not going to allow this very easily.**

OBJECTION TO CURRENT MINE APPLICATION PERMIT ON OUR ANCESTORAL LAND

1. **We will not permit Rhodium Reefs to mine on our ancestral land after they have mistreated us in this fashion, unless they engage and meaningfully include all the disadvantaged, directly affected communities as per the South African Mining Charter.**

- 2. As the most directly affected communities, we are not going to allow Rhodium Reefs to send Digby Wells in the name of "consulting communities" whereas the message is clear to us from Rhodium Reefs, "Digby Wells", go there (in Steelpoort), invite all interested, affected parties so that we can exploit and manipulate them and give the DSR document to the DMR for approval so that we can be able to extract all the minerals and fly to Europe and enjoy ourselves. They (communities) can stay there (Steelpoort) with the unusable rubble we have extracted from the earth, with the minerals and starve. I still repeat that this is shown by the answers provided by Digby Wells from the public, where they are just saying "NOTED" without providing facts in the document. There is no commitment at all. It is just a matter of let us go through all these public meetings and participations, and close the case. Example (in your DSR document, page 9), one person commented that mining companies consult with communities only before they operate and once they are in full production, nothing will happen to communities. There was no answer showing commitment from Rhodium Reefs/Digby Wells. We are not going to allow this to happen, we need commitments from Rhodium Reefs/Digby Wells.**

- 3. Rather, the DMR should instead take a decision not to renew Rhodium Reefs' mine application right rather than to allow both Rhodium Reefs and the Makola Community to suffer further prejudice.**

CONCLUSION AND EXPRESSION OF INTEREST

For the reasons set out above we believe that Rhodium Reefs has not complied with the terms and conditions of their prospecting/mining right and has breached the provisions of their PWP and EMP. They are also in contravention of the provisions of the MPRDA. In the circumstances, the Minister is not obliged to renew their mining right and for all the reason set out above we request that the Minister or her delegatee exercise discretion not to do so.

The Makola Community will also write to the Minister and prays and hopes that she will come to our assistance on this issue and decline to grant the renewal so that the Makola Community and other directly affected communities can benefit from their rights in their ancestral land.

Freddy Makola who represents and authorised to sign this document on behalf of the Makola Community and Makola Community Trust.

All correspondence must be directed to: **Freddy Makola**

Cell: 073 184 7788

Fax: 086 549 2691

Email: fkmakola@mweb.co.za

OR

Thomas Makola (Royal Council)

Cell: 082 466 2493



REGISTRATION AND COMMENT FORM

EXTENSION OF THE EXISTING SPITZKOP / RHODIUM REEFS PLATINUM MINE

Please complete this form and return it to the contact person provided, to ensure that you are registered as an Interested and Affected Party by no later than **19 October 2012**.

By answering the questions below you will help us to develop a better understanding of your information requirements. The form also gives you the opportunity to make comments regarding the project. Additional pages may be attached, should this be required.

PERSONAL INFORMATION				
Title (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR			
First Name and Surname	KGAUME FREDDY MAKOLA			
Please indicate whether you are registering as an Individual / Organisation / Farm/ or Business and provide the name:	ON BEHALF OF THE "BABINA PHUTHI BA MAKOLA MASHEBO COMMUNITY"			
Physical address / Village:	DE GOEDEVEER WACHTING 330 KT. STEELPOORT 1133			
Postal Address:	Telephone:	011 679 1672 A/H		
PO Box 532	Cell:	073 184 7788		
STEELPOORT	E-mail:	F.makola@mweb.co.za		
1133	Fax:	086 549 2691		
GENERAL INTEREST IN THE PROJECT				
Do you have any specific comments regarding the EIA process for the proposed project?				
SEE ATTACHED TWO PAGE DOCUMENT				
If you know of anyone who should be informed about the project please provide their contact details.				
First Name and Surname:	N/A			
Village / Organisation / Farm:				
Physical address:				
Postal Address:				
Telephone:				
	Cell:			
	E-mail:			
METHOD OF COMMUNICATION				
What is your preferred method of correspondence? Please tick the appropriate box:	Fax:	<input checked="" type="checkbox"/>	E-mail:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Post:	<input type="checkbox"/>	SMS:	<input type="checkbox"/>

BABINA PHUTHI BA MAKOLA MASHEGO COMMUNITY
SEKHUKHUNE
LIMPOPO PROVINCE
SOUTH AFRICA
P O BOX 532
STEELPOORT
1133

DATE: 08 October 2012

TO: DIGBY WELLS ENVIRONMENTAL
PRIVATE BAG X10046
RANDBURG
2125

TELL: 011 789 9495
FAX : 011 789 9498

ATT: MR KABELO MPHAKE & ANELLE LOTTER

REPRESENTING: RHODIUM REEFS (PTY)LTD

EMAIL: Kabelo.mphake@digbywells.com
EMAIL: Anelle.lotter@digbywells.com

**REFERENCE : ENVIRONMENTAL AUTHORISATIONS FOR THE PROPOSED EXTENSION OF
THE EXISTING SPITZKOP/RHODIUM REEFS PLATINUM MINE FOCUSED ON
THE EXTRACTION OF THE UG2 PLATINUM REEF-DATED SEPTEMBER 2012**

**(SPECIFIC COMMENTS REGARDING THE EIA PROCESS FOR THE
PROPOSED PROJECT AS STATED IN THE DOCUMENT)**

The Babina Phuthi ba Makola Mashego community is an interested and affected party on all various farms mentioned by Rhodium Reefs for their mining project as follows:

1. The Babina Phuthi ba Makola Mashego community lodged a Land Claim with the Department of Rural Development and Land Reform of the Republic of South Africa and it is in the final stages with the same Department.
2. The Babina Phuthi ba Makola Mashego community have their ancestral graves scattered over all these mentioned farms (by Rhodium Reefs).
3. The Babina Phuthi ba Makola Mashego community have lodged an Internal Appeal against Rhodium Reefs with the relevant Departments.(Ref:MP30/5/1/1/2/92).

4. The Babina Phuthi ba Makola Mashego community lodged the following complaints with the Legal Services of the Department of Minerals Resources of the Republic of South Africa on the 13-11-2011, against Rhodium Reefs(Pty)Ltd on the mentioned farms referred to by your document. This was received and acknowledged by the Department on 17-11-2011.

4.1.S96 Internal Appeal of Prospecting right-MP30/5/1/1/2/92 PR

4.2.Request to Cancel Prospecting right MP30//5/1/1/2/92 in terms section 47

5.Objection to the Granting of a mining right and approval of EIA/EMP –Spitzkop Platinum (Pty)Ltd. Ref: 12/1/9-7/2-GS12 on the 13-09-2011, and it was received and acknowledged by the relevant Department on the 27-09-2011.

Generally, the Babina Phuthi ba Makola Mashego community's comments regarding the EIA process is that Rhodium Reefs (Pty)Ltd needs to involve the community and the above mentioned Departments before any project can be started on these farms, because of the above mentioned points, especially point 1 and 2 above, which are the Makola community's most important heritage, it can never afford to see that being disturbed.

Thank you

Freddy Makola

073 184 7788

Email: fkmakola@mweb.co.za





rural development
& land reform

Department:
Rural Development and Land Reform
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

OFFICE OF THE REGIONAL LAND CLAIMS COMMISSIONER: LIMPOPO

Private Bag 9552, Polokwane, 0700, 61 Biccard Street, (015) 284 8300 Fax No: (015) 295 7404/7403,
E-mail address clientrelations@ruraldevelopment.gov.za. Also at 96 Kagiso House Cnr. Riesik and
Schoeman Street Tel: (015) 287 2800 and Andrea Building Tel: (015) 287 9460

Enquiries: Lorraine Mosebedi
Our Ref : KRP 1521/ 1919/
770/ 4155/ 4448/
4450/ 805/ 4260/
12317/798

Digby Wells Environmental
Private Bag X10046
Randburg
2125

Attention: Kabelo Mphake
Fax: 011 789 9498

Dear Sir/Madam

**ENQUIRIES REGARDING LAND CLAIMS IN TERMS OF THE RESTITUTION
OF LAND RIGHTS ACT, 1994 (ACT NO. 22 OF 1994)**


- Your enquiry dated 13 November 2012 has reference.
- Kindly take note that there are restitution land claims lodged on the under mentioned properties:

Farm	Claimant (s)	Status
R/E and Ptn 1 of the farm De Goedeverwachting 332 KT	Babina -Phuti-Ba-Makola Mashego	Gazetted: 30/03/2007, Notice No 357 of 2007
R/E, Ptn of ptn 1 and ptn of ptn 2 of the farm Boschkloof 331 KT	Ba Mmamaro Tribe Khoshi MH Mampuru/ Mampuru Community	Research Gazetted: 03/03/2006, Notice No 358 of 2006
R/E and portions 1,2,3,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,25,26,27 and 29 of the farm Belvedere 362 KT	Ba Mmamaro Tribe and Bakgatla Ba Ga-Moschla	Research

Portions 8,9,12,15,19,22,25,27,28, and 29 of the farm Kennedy's Vale 361 KT	Molapo BG, Kgopane MF, Maimela MS, Magolego ME, Bakgatla Ba Ga Mosehla and Mamamosadi ZK	Gazetted:02/07/20 07
R/E Portions 6 and 8 of the farm Tweefontein 360 KT	Molapo MS Masha and BaLeshaba Communities	Research 04/06/2004

The Project Manager is Ms Makhanana Senwana who can be contacted on this number (015) 267 9460.

Kind Regards,


NKATINGI MF

DIRECTOR OPERATIONS

OFFICE OF THE REGIONAL LAND CLAIMS COMMISSIONER: LIMPOPO

DATE: 2012/11/19

KRP CLAIMANT	KRP CLAIMANT		
De Goedeerwaching	Babinaphut Be Makola a	1919	Mampuru community
4512	Babinaphut Be Mashego		
4521	Babinaphut Be Mashego	4168	Ms. Mathebane N
			(501015 0603 089)

Kindly note that there are land claims lodged on the above mentioned properties by the following people:

The Office of the Regional Land Claims Commissioner: Limpopo would like to acknowledge receipt of your letter dated 2nd of October 2012 and its content have been noted.

The above matter refers.

RE: MINING RIGHT APPLICATION OVER THE FARMS
 DEGOEDEERWACHING 332 KT, BOSCHKLOOF 331 KT AND
 TWEEFONTEIN 360 KT


Dear Sir,

PER FAX: 011 483 0090

Attention: De Marsden
 RHODIUM REEFS LIMITED
 Private Bag X 51
 BRYANSTON
 2021

Private Bag x 8662, Polokwane, 0700, 61 Bickard Street, (015) 291 6300 - fax no: (015) 298 7404/7403, E-mail address: clm@olcc.limpo.gov.za 56 Kagiso House Cnr. Risk and Seloveran Street, T11 (015) 267 2600 Andrea building Tel: (015) 267 8460
 Engu No: See the Honourable's Profile
 KRP 1519 and other

OFFICE OF THE REGIONAL LAND CLAIMS COMMISSIONER: LIMPOPO



4523	Ms. Tebele E.M (700309 0802 080)	4150	Ms. Makola M.E
770	Mr. Mmamara N.P	4149	Ms. Thokwane L.
4524	Ms. Makola L.D	4148	Ms. Makola M.
5. 4525	Ms. Nkadimeng	4187	Ms. Makola M.S
4526	Makula Diao Jeremiah	4165	Mr. Makola L
4171	Mr. Makolana B.P	4522	Ms. Moela F.M
4170	Mr Tholo M.J	4144	Ms. Moretsele M.E
4168	Ms. Moretsele	4143	Mr. Makola S.J
4166	Ms. Moretsele M.E	1919	Makopola Herbert Mampuru
4164	Mr. Letageng N.P	4520	Tolo Seouki Selina
4147	Ms. Tshela M.	4514	Makola Mahlaume Rose
4146	Ms. Pheta S.R	4515	Maimela Manage Deborah
4145	Ms Moretsele E.M	4516	Makola Mamma Elsie
4519	Makola Samuel Fomane	4517	Maimela Manage Ephemia
4512	Makola Madala	4518	Thokwane MS (Mpusheng Sing)
4529	Tolo Sekgethwane Salima	4167	Makola Mpharo Sophia
4143	Makola Seholela Johannes		
Boschkloof 331 KT			
1521	Babinaphuti Ba Makola a Mashego	1919	Mampuru community
6601	Mathye BB		
5902	Bahikwane ba Rantlo		


MIVELANI KATINGI
 DIRECTOR: OPERATIONS
 DATE: 2012/11/15

Hope you find everything in order

All the above mentioned land claims are still under investigations.

KRP	CLAIMANT	KRP	CLAIMANT
Tweefontein 360 KT			
798	Ba Leshebe community	12317	Masha Community

Our ref: **LP30/5/1/2/2/10009MR**
Contact Person, D Barnard/ D Marsden
Date: 20 November 2012

The Municipal Manager
Greater Tubatse Local Municipality
BURGERSFORT
1150

Att: Mr. L Phala

Dear Sir,

RE: CONSULTATION REGARDING A LEASE FOR A PORTION OF PORTION 1 OF THE FARM DE GOEDEVERWACHTING 332 KT, MAGISTERIAL DISTRICT OF LYDENBURG

Rhodium Reefs Ltd applied for a Mining Right over the farm De GoedeveiwacHTing 332 KT and others in terms of the above mentioned DMR reference number. We have subsequently also applied to the Department of Rural Development and Land Reform to lease a small Portion of Portion 1 of the farm De GoedeveiwacHTing 332 KT from the Roka Phasa Phokwane community for mining purposes.

Attached hereto kindly receive a locality map depicting the proposed position of the lease area as well as proposed access route. We intent to conduct a pre-resolution meeting on **7 December 2012** and your attendance will be appreciated.

Kindly contact the Group Administration Manager, Mr D Barnard at (012) 381 1800 Ext 555 if you have any questions in this regard.

Kind regards


General Manager: Projects
D Marsden

GREATER TUBATSE MUNICIPALITY	
P.O. BOX 2051	
BURGERSFORT 1150	
DIRECTORATE: CORPORATE SERVICES	
RECEIVED BY:	<i>Phala</i>
DATE:	<i>20/11/2012</i>
SIGNATURE:	

REGISTRATION AND COMMENT FORM

EXTENSION OF THE EXISTING SPITZKOP / RHODIUM REEFS PLATINUM MINE

Please complete this form and return it to the contact person provided, to ensure that you are registered as an Interested and Affected Party by no later than 19 October 2012.

By answering the questions below you will help us to develop a better understanding of your information requirements. The form also gives you the opportunity to make comments regarding the project. Additional pages may be attached, should this be required.

PERSONAL INFORMATION			
Title (Mr/Mrs/Dr/Prof):	W/R		
First Name and Surname:	SIEBERT LAURENCE MARIE		
Please indicate whether you are registering as an individual / Organisation / Farm/ or Business and provide the name:	ESKOM WATKIN LAUGH		
Physical address / Village:	MVELSPOORUK		
Postal Address:	P. O. Box 1567	Telephone:	082 44 53 036
	MVELSPOORUK	Cell:	
	1200	E-mail:	LAURENCE@ESKOM.CO.ZA
		Fax:	0866682852
GENERAL INTEREST IN THE PROJECT			
Do you have any specific comments regarding the EIA process for the proposed project?			
If you know of anyone who should be informed about the project please provide their contact details.			
First Name and Surname:			
Village / Organisation Farm:			
Physical address:			
Postal Address:		Telephone:	
		Cell:	
		E-mail:	
METHOD OF COMMUNICATION			
What is your preferred method of correspondence?		Fax:	E-mail: <input checked="" type="checkbox"/>
Please tick the appropriate box:		Post: <input checked="" type="checkbox"/>	SMS: <input type="checkbox"/>

**ENVIRONMENTAL AUTHORISATIONS FOR THE
PROPOSED EXTENSION OF THE EXISTING
SPITZKOP / RHODIUM REEFS PLATINUM MINE
FOCUSSED ON THE EXTRACTION OF THE UG2
PLATINUM REEF PROJECT**

December 2012

Reply sheet to receive the Draft Scoping Report and/or to
attend a public meeting

EIA Public Participation Office

Kabelo Mphake/ Anelle Lötter
Digby Wells Environmental
Private Bag X10046, Randburg, 2125
Tel: (011) 789-9495
Fax: (011) 789-9498
Email: Anelle @digbywells.com or
Kabelo.mphake@digbywells.com

Please complete by 30 January 2013 and return to the EIA Public Participation Office (as above)

Mrs	Nonhlanhla REFTIOE
N. E.	MAFSA
Grade 09	
P.O. Box. 66	STEEPOCKET H33
	1133
0720518427	

Per email	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO
CD by mail	YES	NO
I will attend the public meeting on Wednesday, 16 January 2013 from 09h00 to 11h00 (Eerstegeluk Multipurpose Centre)	YES	NO
I will attend the public meeting on Wednesday, 16 January 2013 from 12h00 to 14h00 (Phasha Community Hall)	YES	NO
I will attend the public meeting on Thursday, 17 January 2013 from 09h00 to 11h00 (Mampuru Community Hall)	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO

COMMENTS (please use separate sheets if you wish)

Any comments you may have at this stage:

WE NEEDS TO KNOWN INTERNS OF LED. WHAT IS YOUR
PLANS OF ACTION, SKILL DEVELOPMENT PLAN POLICY
LASTLY YOUR IN-FLUX CONTROL MEASURES.
CRITERIA THAT U UTILISES FOR RECRUITMENT PURPOSES

THANK YOU FOR YOUR CONTRIBUTION

Kabelo Mphake

From: NhlamuloS <NhlamuloS@nda.agric.za>
Sent: 09 October 2012 10:19 AM
To: Kabelo Mphake; Anelle Lotter
Cc: OlgaL; ThapeloMAC; Nosiphod; MudauN3@dwa.gov.za
Subject: Environmental Impact Assessment and Mining Right for the proposed extension of the existing Spityzkop/Rhodium Reefs Platinum Mine

Good day,

We have received the documentation for the Environmental Impact Assessment and Mining Right for the proposed extension of the existing Spityzkop/Rhodium Reefs Platinum Mine and would like to hereby register as IEP from the same institution: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries.

Our details are as follows:

Mrs. N. A. Mudau
Mr. T. B. Machate
Ms. N. R. Shiluvana
Ms. N. T. Dlamini
Ms. T.S. Lithole
Mrs. M.O. Ligege

Please do contact me for any query in this regard,

Thank you.

Nhlamulo Rita Shiluvana
Forester: Sekhukhune District : Limpopo Region
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
Tel: 015 519 3312
Fax: 086 293 9767

It's nice to be important, but it's more important to be nice

Kabelo Mphake

From: NhlamuloS <NhlamuloS@nda.agric.za>
Sent: 09 October 2012 10:19 AM
To: Kabelo Mphake; Anelle Lotter
Cc: OlgaL; ThapeloMAC; Nosiphod; MudauN3@dwa.gov.za
Subject: Environmental Impact Assessment and Mining Right for the proposed extension of the existing Spityzkop/Rhodium Reefs Platinum Mine

Good day,

We have received the documentation for the Environmental Impact Assessment and Mining Right for the proposed extension of the existing Spityzkop/Rhodium Reefs Platinum Mine and would like to hereby register as IEP from the same institution: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries.

Our details are as follows:

Mrs. N. A. Mudau
Mr. T. B. Machate
Ms. N. R. Shiluvana
Ms. N. T. Dlamini
Ms. T.S. Lithole
Mrs. M.O. Ligege

Please do contact me for any query in this regard,

Thank you.

Nhlamulo Rita Shiluvana
Forester: Sekhukhune District : Limpopo Region
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
Tel: 015 519 3312
Fax: 086 293 9767

It's nice to be important, but it's more important to be nice

**ENVIRONMENTAL AUTHORISATIONS FOR THE
PROPOSED EXTENSION OF THE EXISTING
SPITZKOP / RHODIUM REEFS PLATINUM MINE
FOCUSSED ON THE EXTRACTION OF THE UG2
PLATINUM REEF PROJECT**

December 2012

Reply sheet to receive the Draft Scoping Report and/or to attend a public meeting

EIA Public Participation Office

Kabelo Mphake/ Anelle Lötter
Digby Wells Environmental
Private Bag X10046, Randburg, 2125
Tel: (011) 789-9495
Fax: (011) 789-9498
Email: Anelle @digbywells.com or
Kabelo.mphake@digbywells.com

Please complete by 30 January 2013 and return to the EIA Public Participation Office (as above)

Mrs	Nonhlanhla REPTOE
N. E.	MAISA
Grade 09	
P.O. Box. 66	STEEPPOCKET H33
	1133
0720518427	

Per email	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO
CD by mail	YES	NO
I will attend the public meeting on Wednesday, 16 January 2013 from 09h00 to 11h00 (Eerstegeluk Multipurpose Centre)	YES	NO
I will attend the public meeting on Wednesday, 16 January 2013 from 12h00 to 14h00 (Pnasha Community Hall)	YES	NO
I will attend the public meeting on Thursday, 17 January 2013 from 09h00 to 11h00 (Mampuru Community Hall)	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO

COMMENTS (please use separate sheets if you wish)

Any comments you may have at this stage:

WE NEEDS TO KNOWN INTERNS OF LED. WHAT IS YOUR
PLANS OF ACTION, SKILL DEVELOPMENT PLAN POLICY
LASTLY YOUR IN-FLUX CONTROL MEASURES.
CRITERIA THAT U UTILISES FOR RECRUITMENT PURPOSES

THANK YOU FOR YOUR CONTRIBUTION

BAKGATLA BA GA – MOSEHLA COMMUNITY TRUST REG NO: IT 13736 – 06

ENQ: PETRUS 079 2959 605
: SIMON 072 5762 859

KENNEDY'S VALE FARM 361 KT
P.O BOX 916
STEELPOORT 1133
FAX NO: 086 5113 256/086 5115 419
DATE: 15/10/2012

DIGBY WELLS ENVIRONMENTAL
PRIVATE BAG X 10046
RANDBURG 2125

ATT: KABELE MPHAKE

CC: LIMPOPO REGIONAL LAND CLAIM COMMISSION
CC: LIMPOPO (LEDET)
CC: LIMPOPO (MPRDA)

REF: REGISTRATION FORMS FROM KENNEDY'S VALE 361 KT LAND CLAIMANT AND BELVEDERE FARM 362 KT

REF NO: LP5/2/2 3294PR
REF NO: MP30/5/1/1/2/1104PR
REF NO: LP5/2/2/2906PR

REF NO: MP30/5/1/1/2/1024PR
REF NO: MP30/5/1/1/2/92PR


KINDLY RECEIVE HERE OUR 52 REGISTRATIONS FORMS FOR YOUR EIA PROCESSES TO IDENTITY A AND I PARTIES FOR RHODUIM REEFS LIMITED, SPITSKOP PLATINUM LIMITED IN THE PROPOSED MINING PROJECT ATKENNEY'S VALE 361 KT, DEGOEVERWACHTING 332 KT, BOSCHKLOOF 331 KT, TWEEFONTEIN 360KT AND BELVEDERE 362 KT IN TERMS OF MPRDA SECTION 28 2002.

THIS IS A LIST OF ALL LEGITIMATE VERIFIED AND REGISTERED LAND CLAIMANTS WITH LAND CLAIM COMMISSION AND YOU MAY VERIFY FROM THEM.

KINDEST REGARDS


MANABENG SIMON MOSEHLA

E – MAIL: bakgatlabagamosehla@gmail.com
: bakgatlabgm@yahoo



FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MARGARET MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY 3 VALLE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT.		
Aterese ya Poso:	Mogala:	NA	
P.O. Box 9/8 STEENPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabaga@gmail.com	
	Fekese:	886 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CHAINTS TSA AKA DIPOLASANE TSA KENNEDYS VALLE GAPE LE BELVEDERE 362 KT. RE THABETŠE TSA MOEPO WA POLATINAMO.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012 P.O.Box 1170, Steenpoort, 1133 Cell: 079 295 9605, 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607</p> </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	NA	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabaga@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	✓	
	Poso:	SMS: ✓	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	BEN MABUZA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALLE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT		
Aterese ya Poso:		Mogala:	NA
	P.O. BOX 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605
		E-meile:	bagattabagm@ gmail.com
		Fekese:	086 511 3256
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA KUA DIPOLASENG TŠA KENNEDY'S VALLE 361 LE BELVEDERE 362 KT. RE THABELLA TŠA MOEPO WA POLATINAMO TRAWA YO REINA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:		Mogala:	NA
	P.O.Box 1170, Steelport, 1133 Call: 079 295 9605, 073 576 2859 Fax: 013 - 230 9607	Mogalatheka:	0725762859
		E-meile:	bagattabagm@ gmail.com
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	E-meile: X
	Poso:		SMS:

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela dihlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MAKOMA MARIPANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VALL 361 KT AND BELVEDERE 362 KT		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
P. O. BOX 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	092959605	
	E-meile:	bakgatlabga@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le dihlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CHAINTS TSA KOP DIPOLASENG TSA KENNEDY VALL 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE E TUMELA KA TŠE MOEPO WA POLATINAMO TLANG SE BHABENG SA RENG.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No: IT13736-06 30 SEP 2012 P.O. Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 236 8035, 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607 </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	N/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0925762859	
	E-meile:	bakgatlabgm@fawoo.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	SMS: X	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela dihlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	LETHIBA MAABANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALE 361 KT AND BEVEDERE 362 KT.		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
P.O. BOX 916	Mogalatheka:	0792959605	
STEELEPOORT 1133	E-meile:	bakgatla@bqm.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI CE CLAIMANTS TSA KA DIPOLASENG TSA KENNEDY'S VALE 361 KT AND BEVEDERE 362 KT RE A TUMELA KA TSA MOEPO WA POLATINAMO. LE BA MINE PHENQ SETSHABENG. Ge e ba o tseba motho yo a swanelšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No: 1713736-06 30 SEP 2012 P.O.Box 1170, Steelpoort, 1133 Onli: 079 295 9605, 079 570 2800 Fax: 011 240 1147 </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	N/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla@bqm.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Poso:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	E-meile:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SMS:	<input type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimoso ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	POLINAH MASETEO		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHKA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S LAKE 361 KT AND BEVEDERE 362 KT		
Aterese ya Poso:	Mogala:	NA	
P. O. BOX 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamos@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DILE CLAIMANTS TSA KA DIPOLANENG TSA KENNEDY'S LAKE 361 KT AND BEVEDERE 362 KT. RE THABELA TSA MOEPO WA POLATINAMO. TLANG SE TSHABENG SA RENA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanelšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHKA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Bakgatla ba Ga-Mosehka Community Trust Reg. No. IT13736-06 30 SEP 2012 P.O. Box 1170, Steelport, 1133 Call: 079 295 9605, 072 876 2859 Fax: 013 - 230 8607 </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	NA	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725962859	
	E-meile:	bakgatlabagamos@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	✓	
	Poso:	✓	
	E-meile:	✓	
	SMS:		

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	M ^{rs}		
Leina le Sefane:	MARTHA MALOME		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BARGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 kt.		
REDI LE CLAIMANTS TŠA DIPOLASENG. (RLLC)			
Aterese ya Poso:	Mogaia:	MA	
P.O. BOX 916	Mogalatheka:	0792959605	
STEENPOORT 1133	E-meile:	bakgatla@ga-mosehla.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA MOWE DIPOLASENG TŠA KENNEDYS VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE LE DI CLAIMANTS RE KOPA GORE LE TENG SE TSHABENG SA PENA BARGATLA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BARGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13738-06</p> <p>30 SEP 2012</p> <p>P.O.Box 1170, Steenpoort, 1133 Cell: 079 295 9605, 072 676 2859 Fax: 013 - 230 9907</p> </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogaia:	MA	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla@ga-mosehla.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Poso:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	E-meile:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SMS:	<input checked="" type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	LAZARUS MOLAPO		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:			
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VACE AND BELVEDERE 36101 REKA THABERA TSA RE DL LE CLAIMANTS. (REC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
P.O. Box 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatla@bakgatla.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? REKA THABERA TSA RE DL LE CLAIMANTS TSA KENNEDY'S VACE 36101 (APR) & BELVEDERE 36201. RE KA THABERA TSA MOEPO WA POLATINAMO. RE KA THABERA GO TLA GO RENA BAKGATLA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKATLA BA-GA-MOSEHIA Community Trust		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:			
Aterese ya Bodulo:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Bakgatla ba Ga-Mosehia Community Trust Rec No: IT13736-06 </div>		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla@bakgatla.com	
	Fekese:	30 SEP 2012	
		P.O.Box 1170, Steelport, 1133	
		Cell: 079 5945 9415, 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	SMS:	
		E-meile: X	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	ML		
Leina le Sefane:	MTUTWANA MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALE 361 CT AND BELVEDERE 362 CT RE DE LE CLAIMANTS TŠA (RLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamo@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
P. O. Box 916 STEELPOORT 1133			
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? PE LE DE CLAIMANTS TŠA KENNEDY'S VALE 361 CT GAPE LE BELVEDERE 362 CT. RE KA TšHABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO. RE KA TšHABELA MO TLA GO BENA BAKGATLA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Rep No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0723762859	
	E-meile:	bakgatlabgm@19400.com	
	Fekese:	X	
	E-meile:	X	
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso:	SMS	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR.		
Leina le Sefane:	THABO RIBA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALLE 361KT GAPE LE BELVEDERE 362 KT RE DI LE CLAIMANTS TSA (RLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792959685	
	E-meile:	bakgatla bagamosehla@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA medireng wo o šišinywago?			
RE LE DI CLAIMANTS TSA KENNEDY'S VALLE 361KT GAPE LE BELVEDERE 362KT RE KA TLA BELA GOTLA GO TLAHA!			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka medire wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	N/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	Bakgatlabgm@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Poso:	<input type="checkbox"/>	
	E-meile:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SMS:	<input type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	SYMON MANABENG MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT Tša DICCLAIMANTS (RLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
P. O. Box 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagamosela@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DICCLAIMANTS Tša KENNEDY S VALE 361 KT GAPELE BELVEDERE 362 KT. RE THABELA Tša MOEPO WA POLATINAMO. RE Tša THABELA GO TLA GO RENA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagamosela@fomo.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	SMS	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	NIL		
Leina le Sefane:	WILLIAM MOLAPO		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHO COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VACE 361 CT AND BELVEDERE		
361 CT RE DI CE CLAIMANTS TŠA (RLCC)			
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
P.O. BOX 916	Mogalatheka:	072959605	
STEELPOORT 1133	E-meile:	bakgatlabagamo@seul.com	
	Fekese:	1086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
RE LE DI CLAIMANTS TŠA KENNEDY'S VACE 361 CT AND BELVEDERE 361 CT RE DI CE CLAIMANTS TŠA MOEPO WA POLATINAMO			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHO COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Moseho Community Trust		
Aterese ya Bodulo:	Reg No: IT13736-06		
	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagamo@seul.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Poso:	<input type="checkbox"/>	
	E-meile:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SMS:	<input type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	MABOLACA PETRUS MOSEHA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGATLA BA-GA MOSEHA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALE CLAIMANTS AND BELVEDERE 361 - 362 LOT (RLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	0792959605	
P. O. Box 9/6	Mogalatheka:	0792959605	
STEELPOORT 1133	E-meile:	N/A	
	Fekese:	086513256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
RE LE DI CLAIMANTS TSA KENNEDY'S VALE 361 KI GAGE BELVEDERE 362 KI RE THABELA TSA MOEPO WA POLANTINAMO. RE KGOPELA LE TSE BONENGE			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe			
Leina le Sefane:	BAGATLA BA-GA MOSEHA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	BAGATLA BA-GA MOSEHA Community Trust		
Aterese ya Bodulo:	Reg No: IT13736-06		
	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	bagatlabgm@faucoi.com	
	E-meile:	0792959605	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?	Fekese:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SMS:	<input type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme n # butsetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tsa tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	MAMOSADI MATELEBE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY 3 VUE 361KT CAPE LE BELVEDERE		
362KT RE DI LE CLAIMANTS TSA (P.L.C.C)			
Aterese ya Poso:		Mogala:	NA
P. O. Box 918		Mogalatheka:	0792959605
STEELEPORT 1133		E-meile:	bakgatlabagamoahl@ gmail.com
		Fekese:	0865113256
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
RE LE DI CLAIMANTS TSA KENNEDY 3 VUE 361KT			
CAPE LE BELVEDERE 362KT RE THABELA TSA MOEPO WA			
POLATINAMO RE KA THABELA GO TLA YO PENA.			
Ge e ba o tseba molho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:			
Aterese ya Bodulo:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012 P.O.Box 1170, Steelpoort, 1133 Cell: 071 5815 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607</p> </div>		
Aterese ya Poso:		Mogala:	NA
		Mogalatheka:	0725762859
		E-meile:	bakgatlabagamoahl@ yahoo.com
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?	Fekese:	+	
Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso:	SMS	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme ■ ■ butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	WILLIAM MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALLE 361 KT GAPE CE BELVEDERE		
362 KT, RE DI CE CLAIMANTS TSA (R.L.C.C)			
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
P. O. Box 916	Mogalatheka:	079959605	
STEELPOORT, 1133	E-meile:	bakgatlabagam@gmail.com	
	Fekese:	086511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
RE LE DI CLAIMANTS TSA KENNEDY'S VALLE 361 KT GAPE CE BELVEDERE 362KT, RE THABELA TSA MOEPO WA POLATINAMO, RE KA THABELA GO TLA GO RENA BAKGATLA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust		
Aterese ya Bodulo:	Reg No: IT13736-06		
	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagam@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?	Fekese:	X	
Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso:	X	
	SMS:	X	



FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadiso ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	DUSTY SITHOLE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VAKI 361 CT GAPELE BELVEDERE 362 CT. REDICE CLAIMANTS TŠA CRLEC		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabaga.mosehla@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
<p>KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO</p> <p>Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? KE-LE-LE CLAIMANTS TŠA KENNEDY S VAKI 361 CT GAPELE BELVEDERE 362 CT. KE THABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO. RE KA THABELA GO TRAGORENA</p> <p>Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.</p>			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 3-0 SEP 2012 P.O.Box 1170, Steelpoort, 1133 Cell: 079 295 9605, 079 578 2000 Fax: 013 - 230 9607</p> </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	N/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagm@f9400.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	/	
	Poso:	X	
	E-meile:	X	
	SMS:		

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o + butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	GEORGE MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VACE 361KT GAPE LE BELVEDERE 362KT RE DI LE CLAIMANTS TŠA (RLLC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagym@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI CLAIMANTS TŠA KENNEDY'S VACE 361KT GAPE LE BELVEDERE 362KT RE THABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO RE KA THABELA MOTLA 90 KONTA-			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06</p> <p>30 SEP 2012</p> <p>PO.Box 1170, Steelpoort, 1133 Cell: 079 295 9605, 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607</p> </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	N/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagym@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	E-meile:	X	
	Poso	SMS.	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	PUNNY MAMOSADI		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VAC 36 KT GAPE LE BELVEDERE 362KT. RE DI LE CLAIMANTS TŠA (RLLC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla@gmail.com	
	Fekese:	086 5113256	
P.O. BOX 916 STEELPOORT 1133			
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI CLAIMANTS TŠA KENNEDY'S VAC 36 KT GAPE LE BELVEDERE 362KT. RE THABERA TŠA MOEPO WA POLATINAMO RE KA GE LE KA FIHLA YO RENA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792939605	
	E-meile:	bakgatla@gmail.com	
	Fekese:	013-230 9607	
		P.O.Box 1170, Steelpoort, 1133	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese: <input checked="" type="checkbox"/>	E-meile: <input checked="" type="checkbox"/>	
	Poso: <input type="checkbox"/>	SMS: <input type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme n̄ butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimoso ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	JOHANNES MAPHANGA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VAE 361KT GAPE LE BELVEDERE 362KT, RE DI CE CLAIMANTS TŠA (RLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamos@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
P.O. Box 916 STEELPOORT 1133			
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE CE DI CLAIMANTS TŠA KENNEDY'S VAE 361KT GAPE LE BELVEDERE 362KT. RE THABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO. RE PA THABELA GO GO 90			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012		
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabam@yahoo.com	
PO.Box 1170, Steelpoort, 1133 Cell: 079 295 8015, 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607			
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese: <input checked="" type="checkbox"/>	E-meile: <input checked="" type="checkbox"/>	
	Poso: <input type="checkbox"/>	SMS: <input type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MAVIS KGOPANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VACE 361 KT GAPE LE BELVEDERE 362 KT, RE DILE CLAIMANTS (P.L.C)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
P. O. BOX 9/6 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamesek/a@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RELEDI CLAIMANTS Tša KENNEDY S VACE 361 KT GAPE LE BELVEDERE 362KT RE THABELA Tša MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS RE KA GE LE KA PHALA GO REHA BAKGATLA:			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust,		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Ref No: IT13736-06 30 SEP 2012 P.O.Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 295 9605, 072 576 2059 Fax: 013 - 230 9607 </div>		
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762839	
	E-meile:	bakgatlabgm@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	X	
	E-meile:	X	
	SMS:		

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MATSEBE MAKOLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDYS VACE 361 KT GAPE LE BELVEDERE 362 KT, RE DI LE CLAIMANTS TŠA (RLLC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatla.ba.gamosehla @gmail.com	
	Fekese:	0865713256	
P.O. BOX 918 STEELPOORT 1133			
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI CLAIMANTS TŠA KENNEDYS VACE 361 KT, GAPE LE BELVEDERE 362 KT, RE THABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO. RE KA GE LE KA FIHLA SE TŠHABENY SA ENH			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust REC No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla.ba.gamosehla@gmail.com	
P.O.Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 706 9246, 072 576 2859 Fax: 013 - 290 9907			
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso	SMS	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	FANNIE KGOPANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY SUARE 361 KT GAPE LE BELVEDERE 362 KT, RE DI LE CHAUMANTS TSA CR (CC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	W/A	
	Mogalatheka:	092959685	
	E-meile:	bakgalla.bagamosehla@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CHAUMANTS TSA KENNEDY SUARE 361 KT GAPE LE BELVEDERE 362 KT, RE THABELA TSA			
MOEPO WA POLATINAMO RE KA TRABA GE LE KA PHA GORANA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012 PO Box 1174, Steelpoort, 1133 Cell: 075 285 9225, 072 576 2858 Fax: 013 - 230 8807 </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	W/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgalla@ga...	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	X	
	E-meile:	X	
	SMS:	X	



FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MIR		
Leina le Sefane:	DINAH MACATA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA Community Trust		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT RE DI LE CLAIMANT TŠA MOWE. (RUC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
P.O. BOX 918 STEELPOORT 1153	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamo@fcl.co.za @gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CLAIMANT TŠA KENNEDY'S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE MA THABELA GO POPIWA LE MODIRO WA POLATINAMO RE FA NEBOŠA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Rep No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762899	
	E-meile:	bakgatlabgm@fcl.co.za	
	Fekese:	X	
	E-meile:	X	
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso	SMS:	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetš go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR.		
Leina le Sefane:	PIET MAABANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALLE 361 KT AND BEVEDERE 362 KT. RE DI LE CHAIRMANS TSA (RLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamo@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CHAIRMANS TSA KENNEDY'S VALLE 361 KT AND BEVEDERE 362 KT. RE THABEŠE BA MOEPO WA POLATINAMO. GORE BA FINA SETSABC SA RENA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012 P.O.Box 1170, Steelpoort, 1133 Cell: 079 295 9605, 072 676 2869 Fax: 013 - 230 9607 </div>		
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagm@f.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	7	
	Poso:	7	
	E-meile:	7	
	SMS:	7	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR.		
Leina le Sefane:	FORIKI MA LOPE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE DI LE CLAIMANTS TŠA (PRLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabgama@small.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA KENNEDY'S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE LE DI LE CLAIMANT RE TŠA MOEPO TŠA MOEPO WA POLATINAMO RE KOFA GORE LE FIKILE			
Ge e ba o tseba molho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Cor. No: IT13736-06 30 SEP 2012 P.O. Box 1170, Steelpoort, 1133 Cell: 079 205 9215, 072 676 2859 Fax: 013 230 0007</p> </div>		
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabgma@polaco.co	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	/	
	Poso:	SMS:	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butsetse go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	M. SIMON MALOPE		
Leina le Sefane:	SIMON MALOPE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALE 361 CT AND BEVEDERE CT. 7E DE LE CHAIMATSE Tša RUA KENNEDY'S VALE 361		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
P.O. Box 916	Mogalatheka:	072959605	
STEELPOORT 1133	E-meile:	bakgatlabagamesela@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
7E DE LE CHAIMATSE Tša RUA KENNEDY'S VALE 361 CT AND BEVEDERE 362 CT. RE THABELA Tša MOEPO WA POLATINAMO LE TšENY SE TšHABENY SA RUA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust		
Aterese ya Bodulo:	Reg. No: IT13736-06		
	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabgm@fomo.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?	Fekese:	/	
Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso:	/	
	E-meile:	/	
	SMS:	/	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR.		
Leina le Sefane:	KRAIG THOLOCOANE CHRIS		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VUE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE THABELA LE CHAIRMANS TŠA GONA MOUTA		
Aterese ya Poso:	Mogala:	-/A	
	Mogalatheka:	0792959685	
	E-meile:	bakgatlaba@mosehla.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RECEDE LE CHAIRMANS TŠA GONA KUA KENNEDY'S VUE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE THABELA TŠA MOEPO POLATINAMO. RE KOPELA GORE LE TIENG GO RENA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	00 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	-/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlaba@mosehla.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile: X	
	Poso:	SMS:	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme u e butsetse go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	TUKIŠHI MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BARQATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S LAKE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE DI LE CHAIMANIS TSA GONA MOWE POLASENG.		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
P. O. BOX 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamoehl@fomo.co.za	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE DI LE CHAIMANIS TSA KWA POLASENG YA KENNEDY S LAKE 361 KT. AND BELVEDERE 362 KT. RE TLOPELA GORE LE TLOPELA SE TSIARE - S SA RENA BARQATLA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BARQATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Tel: 079 295 9605		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagm@fomo.co.za	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	X	
		E-meile:	X
		SMS:	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	M. R.		
Leina le Sefane:	KABONI MALOPE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT REDUCE CLAIMANTS TŠA GONA MOWE POLASENG.		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792969605	
	E-meile:	bakgatla@ga-mosehla.com	
	Fekese:	0865113256	
D.O. BOX 916 STEELPOORT 1133			
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EJA modirung wo o šišinywago? REDUCE CLAIMANTS TŠA GONA MOWE POLASENG YA KENNEDY'S VACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE KOPELA GORE LETENG GO RENA DI LE CLAIMANTS TŠA (RLCC).			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No: IT13736-06</p> <p>30 SEP 2012</p> <p>P.O. Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 296 9605, 072 576 2969 Fax: 013 290 9907</p> </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	N/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla@ga-mosehla.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	✓	
	Poso:	✓	
	E-meile:	✓	
	SMS:	✓	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	PHASWANE MALCOLANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VAE 361 KT AND BEVEDERE 362 KT REDI LE CHAIMANIS Tša POLASENG		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlaba@gmail.com	
	Fekese:	0865113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modireng wo o šišinywago? RELEDI LE CHAIMANIS Tša LHA POLASENG YA KENNEDY VAE 361 KT AND BEVEDERE 362 KT. RE kgogela BAMEPO BA TLE GO RENA BAKGATLA BA GA MOSEHLA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlaba@jaco.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	X	
	E-meile:	X	
	SMS:	X	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MORERI SELOTA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDYS VACE 361 RT AND BELVEDERE KT. RE DI LE CHAIMANTS TSA DI PORASEUNG		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
P.O. BOX 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	079 2959605	
	E-meile:	bakgatla@bagamo.com	
	Fekese:	0865113258	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RELEDI LE CHAIMANTS TSA GONA KUA D.PORASEUNG YA KENNEDYS VACE 361 RT AND BELVEDERE 362 RT RELEGA BA MOEPO MORE BATTLE SETSABENT			
Ge e ba o tseba motho yo a swanelšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust 113736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla@bagamo.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	E-meile:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Poso:	<input type="checkbox"/>	
	SMS:	<input type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MIR		
Leina le Sefane:	BARSHAN MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY SWACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT PEDELE CLAIMANTS TSA DIPOLASENG (RLLC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	M/A	
P.O. BOX 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabgmk@gmail.com	
	Fekese:	1805113256	

KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO

Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le megato wa EIA modirong wo o šišinywago?

BELEDINE CLAIMANTS TSA MOEPO DIPOLASENG TSA KENNEDY SWACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE THABERA TSA MOEPO WA POLATINAMO. RE LOFA GOBE LETENI SE THABERENG

Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.

Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Tel No: 079 295 9605 30 SEP 2012</p> </div>		
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:	Mogala:	M/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabgmk@fellow.co	

MOKGWA WA POLEDIŠANO

O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa nfe?
Hle swaya lepokisi la maleba:

Fekese

E-meile:

Poso

SMS

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o butsetse go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	ANNAM MOSOTHO		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDYS VAE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT		
REDI LE CLAIMANTS TŠA POLASENG (P.L.L.C)			
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
P.O. Box 916	Mogalatheka:	07929 59605	
STEENPOORT 1133	E-meile:	bakgatlabgm@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
REKEDI LE CLAIMANTS TŠA DIPOLASENG TŠA KENNEDYS VAE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT, RE THABELA TŠA MOGATO WA POLATINAMO. RE THABETŠE LE KA TŠALA SETŠHABO			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust		
Aterese ya Bodulo:	113736-06		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabgm@fakura.com	
		30 SEP 2012	
		P.O.Box 1170, Steenpoort, 1133	
		Call: 079 205 9015, 072 576 2859	
		Fax: 013 - 230 9807	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?	Fekese:	X	
Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso:	SMS	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	DAVID MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT REDI LE CLAIMANTS TŠA POUSENG (RLLC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	NA	
P.O. Box 916	Mogalatheka:	0792959605	
STEELPOORT 1133	E-meile:	bakgatla.ba@mosehla.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modireng we e šišinywago? LEFELO LEO LE TŠE DIRE TŠA MOEPO WA POLATINAMO KE LE CLAIMANTS TŠA KENNEDY'S VACE 361 KT. BE THABELA GO TIA GO RENA BAKGATLA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	NA	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla69m@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	SMS: X	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	GIRLY MABUZA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY VALE 361 RT AND BELVEDERE 361 RT RE LEDI LE CLAIMANTS TSA KUA DIPOLASENG (RLC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamo@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LEDI LE CLAIMANTS TSA DIPOLASENG TSA KUA KENNEDY VALE 361 RT AND BELVEDERE 361 RT. RE KGOPELA GORE BA ANOPO BA TLE GO RENA LE SETŠHABA SA BAKGATLA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	072 5762 859	
	E-meile:	bakgatlabgm@f-llco.co	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	X	
	E-meile:	X	
	SMS:	X	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	PIET MAMELA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VACE 361 KI AND BELVEDERE		
362 KI. RE DI LE CHAMANIS TSA KUA DIPOLASENG			
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
P.O. BOX 916	Mogalatheka:	0792959605	
STEEPOORT 1133	E-meile:	bakgatla bagamosehla@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
RE DI LE CHAMANIS TSA KUA DIPOLASENG TSA MASATHANE. RE TAMELA TSA MOEPO WA POLATINAMO. RE KOTELA GORE LE FIKHE SE TSHABENG SA RENA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012 P.O.Box 1170, Steelpoort, 1133 Cell: 079 295 9605, 079 570 3009 Fax: 011 230 9807 </div>		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	N/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla bagamosehla@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	E-meile: X
	Poso:		SMS

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MAGGY LETLAPA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VACE 36.1KT AND BENVEDERE 362 KT. RE LEDI LE CLAIMANT TSA (ALLC)		
Aterese ya Poso:		Mogala:	N/A
	P.O. BOX 9/6 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605
		E-meile:	baggattabagamosehlala@gmail.com
		Fekese:	0865113256
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LEDI LE CLAIMANTS TSA KUA DIPOLABENG KENNEDY'S 361KT. AND BENVEDERE 362 KT. BA MOEPO RE KOGELA GORE LE FIKHE SETSABENG SA REEFS			
Ge e ba o tseba molho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Cell No: 0743736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	P.O. Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 071 705 0245, 071 670 2050 Fax: 011 - 230 1107		
		Mogala:	N/A
		Mogalatheka:	0725762859
		E-meile:	baggattabgm@fauce.com
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maieba:	Fekese:	X	
	Poso:	X	
	E-meile:	X	
	SMS:	X	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	SEPEKE THO KOANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VAGE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA (RLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	6792959665	
	E-meile:	bakgatla@ga-mosehla.com	
	Fekese:	6865113254	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA LWA DIPOLASELENG KENNEDY S VAGE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE THABELA TŠA MOEPO. RE KOFA GO FETHELE FICHE GO BENTA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:		
	E-meile:		
	Fekese:		
	Poso:		
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS:	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR.		
Leina le Sefane:	RUDOLPH IHOKOME		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGATLA BA-GA MOSEHA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY SUACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE LEDI LE CLAIMANTS TŠA DIPOLASENG.		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	073959605 bakgatla@gmail.com	
	E-meile:	bakgatla@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LEDI LE CLAIMANTS TŠA RUA DIPOLASENG KENNEDY SUACE 361KT AND BELVEDERE 362 KT. RE THABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO. FIKLA SE TSHABENG.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGATLA BA-GA MOSEHA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Bakgatla ba Ga-Moseha Community Trust Reg No: IT13738-06 30 SEP 2012 P.O. Box 1170, Steelpoort, 1133 Call: 078 208 9228, 072 976 2869 Fax: 013 - 230 9607 </div>		
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatla@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	X	
	SMS:		



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o o butsetse go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	MCAAS MOYALE MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY SUACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA DIPOLASENG		
Aterese ya Poso:		Mogala:	N/A
	P. O. BOX 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0725762859
		E-meile:	bagatlabagm@gmail.com
		Fekese:	0865713256
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinyago? RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA TŠA DIPOLASENG KENNEDY SUACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE THOBELA TŠA MINE WA POLATINAMO. TLANG YO REWA BAGATLA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bagatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No: IT13738-06 30 SEP 2011		
Aterese ya Bodulo:		Mogala:	N/A
Aterese ya Poso:		Mogalatheka:	0725762859
	PO.Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 268 0648, 072 876 2869 Fax: 013 - 230 9607	E-meile:	bagatlabagm@ 194001.com
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	T	
	Poso:	X	
		E-meile:	X
		SMS:	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	SAMUEL THOLOCOANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VACE 361 KI, AND BELVEDERE 362 KI		
RELEDI CE CLAIMANTS Tša DIPOLASENG (RLLC)			
Aterese ya Poso:	Mogala:	MR	
P. O. Box 916	Mogalatheka:	0729 7605	
STEEUPOORT 1133	E-meile:	bakgatlabqamosehla@gmail.com	
	Fekese:	086 5113256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
RELEDI CE CLAIMANTS Tša DIA DIPOLASENG KENNEDY'S VACE 361 KI AND BELVEDERE 362 KI. RE THABELA Tša MOEPO WA POLATINAMO. RE CE SETŠHABA SA BAKGATLA CE FHEGO (RLLC)			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ha Ga-Mosehla Community Trust		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	07257 62859	
	E-meile:	bakgatlabqm@fai.com.co	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?	Fekese:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso:	<input type="checkbox"/>	
	SMS:	<input checked="" type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o o butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	WILLIAM MALATA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VOLE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT RE LE DI LE CLAIMANTS Tša DIPOLASENG (RLCC)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
P.O. BOX 1153 STEELPOORT 1153	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamo@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CLAIMANTS Tša Kwa Dipolaseeng Kennedy's VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE THABELA Tša MOEPO WA POLATINAMO. LE BAKGATLA RE KGOERA GORE FIKHE SETŠHABO Ge e ba o tseba motho yo a swanelšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012		
Aterese ya Bodulo:	Mogala:	N/A	
Aterese ya Poso:	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagm@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	7	E-meile: X
	Poso:		SMS:

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dri/Prof):	MRE.		
Leina le Sefane:	PAULS MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	Bakgatla ba-Ga Mosehla Community Trust		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VAE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RECEDE LE CHAIMANTS TSA DIPOLASONG (P.L.C.)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
P.O. BOX 916 STELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959603	
	E-meile:	bakgatlabagamosehla@gmail.com	
	Fekese:	086 511 3256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RECEDE LE CHAIMANTS TSA BONA DABWE DIPOLASONG TSA KENNEDY S VAE 361 KT. AND BELVEDERE 362 KT. RE THABECLA TSA MOEPO WA POLATINAMO. LE FIKHENG SE TSHABONG.			
Ge e ba o tseba molho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	Bakgatla-ba ga MOSEHLA Community Trust		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust P.O. Box 1170, Steelpoort, 1133		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	N/A	
	Mogalatheka:	0725762359	
	E-meile:	bakgatlabam@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	S. L. MAKOLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S LACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT RELEDI LE GRAMANT'S TŠA DIPOLASENG (P.L.C)		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0742959605	
	E-meile:	bakgatlaba@gmail.com	
	Fekese:	0865713256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RELEDI LE GRAMANT'S TŠA KWA DIPOLASENG TŠA KENNEDY'S LACE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE TŠABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO. RE LE BAGATLA FIKENG GO RENA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanelšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No. IT13738-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	MA	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlaba@gmail.com	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS:	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	KOLANE ABRAM MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA KA DIPOLASEUNG.		
Aterese ya Poso:	Mogala:	M/A	
	Mogalatheka:	0792959605	
	E-meile:	bakgatlabagamosehla@gmail.com	
	Fekese:	086913256	
P.O. Box 916 STEENPOORT 1133			
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE LE DI LE CLAIMANTS TŠA KA DIPOLASEUNG TŠA KENNEDY'S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 KT. RE ITUMELA KA MOKGATLO WA MINE RE KA THABA GE KA FOME GO AENA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No. IT13736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	M/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagm@fomo.com	
	Fekese:	X	
	Poso:	X	
	SMS:	X	
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:			



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MAGALEY MATHAGULA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALLE 361KT AND BELVEDERE 362 KT.		
Aterese ya Poso:		Mogala:	MA
	P.O. BOX 916 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605
		E-meile:	bagatlabgm@falcon.com
		Fekese:	0865715256
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RELE DI CE CLAIMANTS TŠA KUA DIPOLASENG TŠA KENNEDY'S VALLE 361KT AND BELVEDERE 362 KT. RE ITUMELE KA TŠA MOEPO WA POLATINAMO. TLANG SE TŠHABENG			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No: 113736-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:		Mogala:	MA
	P.O. Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 076 046 0750, 078 878 2000 Fax: 018 - 290 6007	Mogalatheka:	0725762859
		E-meile:	bagatlabgm@falcon.com
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba	Fekese:	✗	
	Poso:	✗	
	E-meile:	✗	
	SMS:	✗	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme # # butšetšhe go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	ABRAM LE KWADI		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALL 361 CT AND BELVEDERE 362 CT		
Aterese ya Poso:	Mogala:	W/A	
P. O. Box 9/6 STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0172957603	
	E-meile:	bakgatlabagamosela@gmail.com	
	Fekese:	0865118256	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE KE DI LE CLAIMANTS Tša KGA DIPOLISENG Tša MAKGATHAN KENNEDY'S VALL AND BELVEDERE 362 CT. RE THABELA Tša MINE WA POLATINAMO. TLA GO REWA SETSHABA SA BAKGATLA			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg. No: TT15738-06		
Aterese ya Bodulo:	30 SEP 2012		
Aterese ya Poso:	Mogala:	W/A	
	Mogalatheka:	0725762859	
	E-meile:	bakgatlabagm@fak	
		C	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X	
	Poso:	SMS:	



FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BUJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwaditšitšwe bjalo ka Mokgato wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga 19 October 2012.

Ka go araba dipotišo tše di lego ka mo tšase o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokoleišwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO

Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR. POLINAH SITHOLE
Leina le Sefane:	BARAGATLA BA-GA MOSETHA COMMUNITY TRUST
Hle bonišha ge e ba o ingwadisa o le Seithaba / Mokgato / Polasa/ goba Kgwabo gomme o ngwale leina:	BARAGATLA BA-GA MOSETHA COMMUNITY TRUST
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDYS WARE 361KT BEVEDERE 361KT
Aterese ya Poso:	P.O. Box 916 STEELPOORT 1153
Mogala:	N/A
Mogalatheka:	0792959605
E-melle:	papaf@baragomosetha.com
Fekese:	086 513256

KGALHEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO

Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?

AREKE DI LE KENNEDYS WARE 361KT AND BEVEDERE 361KT RE TRUST

ISA MOEPO WA POLATINAMO. Tšame seithaba sa Renu

Ge e ba o tšeba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.

Leina le Sefane: BARAGATLA BA-GA MOSETHA COMMUNITY TRUST

Motsana / Polasa ya Mokgato: Bakgatlha ba Ga-Mosetha Community Trust

Aterese ya Bodulo: Rao No. 113736-06

Aterese ya Poso: 30 SEP 2012

P.O. Box 1170, Steelport, 1133

Cell: 078 778 8238, 072 878 2899
Fax: 013 - 230 9607

MOKGWA WA POLEDIŠANO

Fekese:	X
E-melle:	X
Poso:	
SMS:	

O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?
Hle swaya lepokisi la mabea:



FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BUJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlataša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netetataša gore o ngwaditšitšwe bjalo ka Mokgatio wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga 19 October 2012.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolea ditlhaloso mabapi le modiro o tšego. Go ka kgoketšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO

Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):		MR
Leina le Sefane:		MARACE
Hle bontšha ge e ba o ingwaditšha o le Setšhaba / Mokgatio / Polasal/goba Kywebo gomme o ngwale leina:		BAGGATLA BA-GA MOSEHA COMMUNITY TRUST
Aterese ya bodulo / Motsana:		Kenneth's Waterbuck and Beveridge Str

Aterese ya Poso:	Mogala:	Mogalatheka:	E-melle:	Fekese:
P. O. Box 916	MA	022939605	baggatlaba@mosela.com	0865113256

KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO

Na o na le ditlhaloso tše tšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?
 E le tše di e gommotšha tša koo di tšobolela tša
 Mokgatio. Ge tšebetša tša moepo wa polatinamo
 le kgopela ba muna ba tše setšhaba sa Baggatla
 Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.

Leina le Sefane:		BAGGATLA BA-GA MOSEHA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatio:	Aterese ya Bodulo:	BAGGATLA BA-GA MOSEHA		
Aterese ya Poso:		P.O. Box 1170, Steelpoort, 1133		
30 SEP 2012		Reg No: 1113736-06		
Mogala:	Mogalatheka:	E-melle:	Fekese:	
MA	022939605	baggatlaba@mosela.com	0865113256	

MOKGWA WA POLEDIŠANO

O rata gore go boleditšanwe le wena ka mokgwa ofe?		E-melle: <input checked="" type="checkbox"/>		Fekese: <input checked="" type="checkbox"/>	
Hle swaya lepokisi la maleba:		SMS: <input type="checkbox"/>		Poso: <input type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	SEROLAETŠE NAJIANC		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDYS VALE 361 KT AND BELVEDERE 362 ICT		
Aterese ya Poso:		Mogala:	N/A
	P.O. Box 9/B STEELPOORT 1133	Mogalatheka:	0792959605
		E-meile:	bagatla@bagamosehla@gmail.com
		Fekese:	0865113256
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE KE DI LE CLAIMANTS TŠA KWA DIPOLASENG TŠA KENNEDYS VALE AND BELVEDERE 362KT. RE THABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO TLANG SE TŠHABENG. Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-9A MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012 P.O.Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 295 9605, 072 576 2859 Fax: 013 230 9607 </div>		
Aterese ya Bodulo:		Mogala:	N/A
Aterese ya Poso:		Mogalatheka:	07257 62859
		E-meile:	bagatla@bagamosehla@gmail.com
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:		Fekese:	E-meile: X
		Poso:	SMS

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO											
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR										
Leina le Sefane:	SIMON SITHOLE										
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST										
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY'S VALE 361 KT AND BELVEDERE 362										
ICT											
Aterese ya Poso:	P.O. Box 976 STEELPOORT 1133		<table border="1"> <tr> <td>Mogala:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Mogalatheka:</td> <td>0792959605</td> </tr> <tr> <td>E-meile:</td> <td>bakgatlabagamosehl@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>Fekese:</td> <td>686 511 3256</td> </tr> </table>	Mogala:	N/A	Mogalatheka:	0792959605	E-meile:	bakgatlabagamosehl@gmail.com	Fekese:	686 511 3256
Mogala:	N/A										
Mogalatheka:	0792959605										
E-meile:	bakgatlabagamosehl@gmail.com										
Fekese:	686 511 3256										
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO											
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?											
RELEDI LE CHAIRMAN'S TŠA KWA DIPOLATINAMO TŠA MAKGATHANE E LENO KENNEDY'S VALE LE BELVEDERE 362 KT. RE THABELA TŠA MOEPO WA POLATINAMO.											
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.											
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST										
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	<table border="1"> <tr> <td>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012</td> </tr> </table>			Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012							
Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust Reg No: IT13736-06 30 SEP 2012											
Aterese ya Bodulo:											
Aterese ya Poso:	<table border="1"> <tr> <td>P.O.Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 295 9615, 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607</td> </tr> </table>		P.O.Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 295 9615, 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607	<table border="1"> <tr> <td>Mogala:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Mogalatheka:</td> <td>0725762859</td> </tr> <tr> <td>E-meile:</td> <td>bakgatlabagamosehl@fawo.com</td> </tr> </table>	Mogala:	N/A	Mogalatheka:	0725762859	E-meile:	bakgatlabagamosehl@fawo.com	
P.O.Box 1170, Steelport, 1133 Cell: 079 295 9615, 072 576 2859 Fax: 013 - 230 9607											
Mogala:	N/A										
Mogalatheka:	0725762859										
E-meile:	bakgatlabagamosehl@fawo.com										
MOKGWA WA POLEDIŠANO											
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	X									
	Poso:	SMS									

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	JACK MOSEHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	KENNEDY S VACE 361 KT AND BERVEDERE 362 KT		
Aterese ya Poso:		Mogala:	WA
		Mogalatheka:	0792959605
		E-meile:	bakgatlabag@masculo@gmail.com
		Fekese:	086 511 3256
<p>KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO</p> <p>Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago? RE KE DI LE CLAIMANTS TSA KWA DIPOLASE... TSA Makgatlane OPE KENNEDY S VACE GAPE LE BERVEDERE 362 KT. RE THABETŠE TSA MOEPO WA POLATINAMO.</p> <p>Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.</p>			
Leina le Sefane:	BAKGATLA BA-GA MOSEHLA COMMUNITY TRUST		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:			
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:			
	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Bakgatla ba Ga-Mosehla Community Trust</p> <p>Reg No: IT13736-06</p> <p>30 SEP 2012</p> <p>P.O.Box 1170, Steelpoort, 1133</p> <p>Cell: 079 295 9605, 072 876 2859 Fax: 013 - 250 0007</p> </div>		
		Mogala:	WA
		Mogalatheka:	0792959605
		E-meile:	bakgatlabgm@fomo.co.za
<p>MOKGWA WA POLEDIŠANO</p>			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS:	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):			
Leina le Sefane:	MAMASELE LEKGEU		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	SETŠHABA		
Aterese ya bodulo / Motsana:	DITHAMACIA		
Aterese ya Poso:	P. O Box 4 SPITZKOP 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	0719298503
		E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	MALEKE MAQOLECIO		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	DITHAMACIA		
Aterese ya Bodulo:	DITHAMACIA		
Aterese ya Poso:	P. O Box 4 SPITZKOP 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	0794777598
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS: ✓	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	Mrs		
Leina le Sefane:	MPOHENU RACHEL MAUOLELO		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	DITHAMAUA TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	SPITSKOP FARM 333KT DITHAMAUA VILLAGE		
Aterese ya Poso:	P.O. BOX 04 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	071 3852 182
		E-meile:	—
		Fekese:	—
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
ADWA, E JELA RE KA LEBOUA LE EIA E KA RE TLIŠETŠA HLABOLOLO			
SETŠHABENU LE UONA RE HUTSA UORE E KA TLA YA RE TSWELA			
MOHOLA YA TLHOKELUO YA MOSOMO (LACK OF JOB).			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	MPOHENU RACHEL MAUOLELO		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	DITHAMAUA TRUST		
Aterese ya Bodulo:	SPITSKOP FARM 333KT DITHAMAUA VILLAGE		
Aterese ya Poso:	P.O. BOX 04 STEELPOORT 1133	Mogala:	—
		Mogalatheka:	071 3852 182
		E-meile:	—
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?	Fekese:	E-meile:	
Hle swaya lepokisi la maleba:	Poso:	SMS: <input checked="" type="checkbox"/>	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO

Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MAUOLELO BEUTH MASACIOBOTJA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	DITHAMALIA		
Aterese ya bodulo / Motsana:	SPITZKOP FARM 333KT		
Aterese ya Poso:	P. O. BOX 04	Mogala:	
	STEELPOORT	Mogalatheka:	071 2258 450
	1133	E-meile:	
		Fekese:	

KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO

Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?

✓

Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.

Leina le Sefane:	MAUOLELO MPOHLENI RACHIEL		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	DITHAMALIA		
Aterese ya Bodulo:	SPITZKOP FARM 333KT		
Aterese ya Poso:	P. O. BOX 04	Mogala:	
	STEELPOORT	Mogalatheka:	071 3852 182
	1133	E-meile:	

MOKGWA WA POLEDIŠANO

O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:
	Poso:	SMS: ✓



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR.		
Leina le Sefane:	MOKUABUDI TITUS MAUOLELO		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	DITHAMACIA		
Aterese ya bodulo / Motsana:	SPITSKOP FARM 333ET CIA-MALILALA		
Aterese ya Poso:	P.O. BOX 04 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	011 0198 117
		E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	MAUOLELO MPONENG RACHEL		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	DITHAMACIA		
Aterese ya Bodulo:	SPITSKOP FARM 333ET CIA-MALILALA		
Aterese ya Poso:	P.O. BOX 04 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	011 3852 182
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS: ✓	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MAAPHASI SYLVIA MAPOLELO		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	DITLAMALA		
Aterese ya bodulo / Motsana:	SPITZKOP FARM 333RT LIA-MATLALA		
Aterese ya Poso:	P.O. BOX 04 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	0813 6043 851
		E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	Mponeng Rachel mapolelo		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Diane DITLAMALA		
Aterese ya Bodulo:	SPITZKOP FARM 333RT LIA-MATLALA		
Aterese ya Poso:	P.O. BOX 04 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	071 3852 182
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile	
	Poso	SMS: 2	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):			
Leina le Sefane:	MOSHANE ALBET LEKIEU		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	SETŠHABA		
Aterese ya bodulo / Motsana:	DITHAMALIA		
Aterese ya Poso:	P.O Box 4 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	0824377602
		E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	PHASWANE MASHILO		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	MAILA MAPITSANE		
Aterese ya Bodulo:	SPRINGS		
Aterese ya Poso:	P.O Box 4 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	072 8567687
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS: ✓	



DIGBY WELLS
 081 777 4141

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):			
Leina le Sefane:	MOKHUBE ELIZABETH LEKGEU		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	SETŠHABA		
Aterese ya bodulo / Motsana:	DITHAMACIA		
Aterese ya Poso:	P.O. Box 4 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	0791291212
		E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	MATSEHLE ANNAARY LEKGEU		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	DITHAMACIA		
Aterese ya Bodulo:	DITHAMACIA		
Aterese ya Poso:	P.O. Box 4 STEELPOORT	Mogala:	
		Mogalatheka:	0722 857267
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS: ✓	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO

Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	(MR)		
Leina le Sefane:	WEEKEND SEBUHLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:			
Aterese ya bodulo / Motsana:	DILHAMAGA VILLAGE		
Aterese ya Poso:	SPITZKOP Farm P.O. BOX 04 STEGENPOORT 1133	Mogala:	0727540054
		Mogalatheka:	0727540054
		E-meile:	-
		Fekese:	-

KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO

Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?

Thobela thlokego ya mešamo ke thlobaboroko mo nqeng dikhanyatso
qammoqo le thabologo, like Meetsi, Mohlagaase, tsela, re kopela
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe. Thabologo. P15

Leina le Sefane:			
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:			
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:		Mogala:	
		Mogalatheka:	
		E-meile:	

MOKGWA WA POLEDIŠANO

O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:
	Poso:	SMS: L



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	HELLBOY HEUTICK MATSPLA		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	SETSHABA		
Aterese ya bodulo / Motsana:	DITAMAGA P.O BOX 0490		
8	STEELPORT 1133		
Aterese ya Poso:		Mogala:	
		Mogalatheka:	0712867472
		E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:			
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:			
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:		Mogala:	
		Mogalatheka:	
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile	
	Poso:	SMS: X	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MR		
Leina le Sefane:	MARAKALANE ANGE MATHIBE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	Setšhaba		
Aterese ya bodulo / Motsana:	Spitzkop farm 33 KT		
Aterese ya Poso:	P.O. Box 04 STEELPOORT 1133	Mogala:	022 692 9605
		Mogalatheka:	073 6938405
		E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
NONE			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	NONE		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	Motsana		
Aterese ya Bodulo:	Spitzkop farm 33 KT		
Aterese ya Poso:	P.O. Box 04 STEELPOORT 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS: <input checked="" type="checkbox"/>	



DIGBY WELLS
ENVIRONMENTAL

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme butsetse go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MRS		
Leina le Sefane:	MAWELA AIVINA MAUDLEUD		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	DITHAMAUA TRUST		
Aterese ya bodulo / Motsana:	SPITSKOP FARM 333KT		
DITHAMAUA			
Aterese ya Poso:	P.O. BOX 04	Mogala:	
	STEELPOORT	Mogalatheka:	071 5013 940
	1133	E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
YA RE NA DITLHALOSO TŠE ITŠEGO, EMPA KE YA KUOTSOFA LA			
WORE KUDU. MOEPO YO WA RENA RE NYAKA E RE THUSE KUDU			
RENA METSE MABADI			
Ge e ba o tseba motho yo a swanelšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	MPOHEHU RACHEL MAUDLEUD		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	DITHAMAUA TRUST		
Aterese ya Bodulo:	SPITSKOP FARM 333KT		
DITHAMAUA			
Aterese ya Poso:	P.O. BOX 04	Mogala:	
	STEELPOORT	Mogalatheka:	071 3852 182
	1133	E-meile:	
		Fekese:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe?	Fekese:	E-meile:	
Hle swaya lepokisi fa maleba:	Poso:	SMS: L	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	Mr		
Leina le Sefane:	Batsibi ERICK MAqolego		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	Setšhaba SPITZKOP Farm 33 ^{KT}		
Aterese ya bodulo / Motsana:	SPITZKOP Farm 33 ^{KT}		
Aterese ya Poso:	P.O Box 04 Steel Poort 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	079 1873395
		E-meile:	
		Fekese:	
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Mna kabo wa tšhelele wa rona SPITZKOP Farm 33 ^{KT} ke kgopela letle le tšee bana barena?			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:			
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:			
Aterese ya Bodulo:	SPITZKOP Farm 33 ^{KT}		
Aterese ya Poso:	P.O. Box 04 Steel Poort 1133	Mogala:	
		Mogalatheka:	
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso: <input checked="" type="checkbox"/>	SMS:	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tsa tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletswa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	Kgosi		
Leina le Sefane:	Mgiba Poulos		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	Setshaba		
Aterese ya bodulo / Motsana:	P.O Box 544 Mgwaabe		
Aterese ya Poso:	P.O Box 544 Mgwaabe 58	Mogala:	076 1519326
		Mogalatheka:	
		E-meile:	N/A
		Fekese:	N/A
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Tlamego ya moepi ekgopela tlhahlole yentšhi sa tsa abany it meiamo mo setshabeng			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:			
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:			
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:		Mogala:	
		Mogalatheka:	
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso: <input checked="" type="checkbox"/>	SMS:	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	MISS		
Leina le Sefane:	MAGDELINA KOMANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	Additional member of Mafikana Community Forum		
Aterese ya bodulo / Motsana:	74 GA - MALEKANA NGWAABE 1088		
Aterese ya Poso:	PO BOX 408 NGWAABE 1088	Mogala:	073 1689672
		Mogalatheka:	0723471086
		E-meile:	N/A
		Fekese:	N/A
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
Malatši wa tšabo ya dlatšhila likolobong ya Naga.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	BELENY MASWIO		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	GA - MASHA, MOKGATLO MEWER		
Aterese ya Bodulo:	GA - MASHA NEKI LO MAMELA BELSHENY NGWAABE 1088		
Aterese ya Poso:	PO BOX 474 NGWAABE 1088	Mogala:	N/0720271304
		Mogalatheka:	0760907890
		E-meile:	N/A
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso	SMS: X	

FOMO YA BOINGWADIŠO LE DITLHALOSO

GO KATOLOŠWA GA SPITZKOP YA BJALE / MOEPO WA POLATINAMO WA RHODIUM REEFS

Hle tlatša fomo ye gomme o e butšetše go Digby Wells Environmental go netefatša gore o ngwadišitšwe bjalo ka Mokgatlo wo o Kgahlegago le wo o Amegago pele ga **19 October 2012**.

Ka go araba dipotšišo tše di lego ka mo tlase, o tla re thuša go kwešiša gakaone dinyakwa tša tshedimošo ya gago. E bile fomo ye e go nea sebaka sa go bolela ditlhaloso mabapi le modiro o itšego. Go ka kgokeletšwa le matlakala a mangwe fomong ya boingwadišo ge se se ka nyakega.

TSEBIŠO YA BOTHO			
Hlogwana (Mr/Mrs/Dr/Prof):	Miss		
Leina le Sefane:	SEIPALI KOMANE		
Hle bontšha ge e ba o ingwadiša o le Setšhaba / Mokgatlo / Polasa/ goba Kgwebo gomme o ngwale leina:	SETŠHABA		
Aterese ya bodulo / Motsana:	74 NEW STARS GA - MALIKANA NGWAABE 1058		
Aterese ya Poso:	PO BOX 1058 NGWAABE 1058	Mogala:	0713985691
		Mogalatheka:	0760907890
		E-meile:	N/A
		Fekese:	N/A
KGAHLEGO KA KAKARETŠO MOŠOMONG WO			
Na o na le ditlhaloso tše itšego mabapi le mogato wa EIA modirong wo o šišinywago?			
DITHAPO TSA MCHWAGASE, DIPHAEPHE, DINAMELWA DITSELA.			
Ge e ba o tseba motho yo a swanetšego go tsebišwa ka modiro wo, hle ngwala tshedimošo ya gagwe.			
Leina le Sefane:	KOMANA LIO		
Motsana / Polasa ya Mokgatlo:	TRADITIONAL SENGALE		
Aterese ya Bodulo:			
Aterese ya Poso:	PO BOX NGWAABE 1058	Mogala:	
		Mogalatheka:	0732607529
		E-meile:	
MOKGWA WA POLEDIŠANO			
O rata gore go boledišanwe le wena ka mokgwa ofe? Hle swaya lepokisi la maleba:	Fekese:	E-meile:	
	Poso:	SMS: X	